

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:
Održavanje ESB platforme Ministarstva pravde za razmjenu podataka sa drugim sistemim

Vrsta predmeta:
Usluge

Vrsta postupka:
Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:
MINISTARSTVO PRAVDE

PIB:
11070094

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 iz Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 16/23 , 20/23, 36/23, 49/2024 i 114/2024).	Obavezni uslovi

U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja mjesečnih faktura i izvještaja za prethodni mjesec	Rok plaćanja
Način plaćanja je: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Ministarstvo pravde, Ul. Vuka Karadžića broj 3, 81000 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 10 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: 1. preko ovlašćenih lica Naručioca, sačinjavanjem i potpisivanjem Izvještaja o realizovanim aktivnostima na mjesečnom nivou u periodu trajanja ugovora- za usluge održavanja 2. preko ovlašćenih lica Naručioca, sačinjavanjem i potpisivanjem Zapisnika o primopredaji softverskog rješenja – za usluge nadogradnje softverskog rješenja	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Drugi uslov: Ponuđač mora da jednom mjesečno ovlašćenom licu Naručioca dostavlja izvještaje o svim izvršenim izmjenama i modifikacijama na Mule ESB platformi, kao i izvještaje o stanju i ažuriranju softverskog rješenja sa instalacijom patch-eva	Drugi uslovi

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: • minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se usluge isporuke i održavanje ESB sistema u državnim organima Crne Gore, baziranog na Mule ESB platformi. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: • potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;	Stručna i tehnička sposobnost
Stručni i kadrovski kapaciteti koji su potrebni za izvršenje ugovora; Najmanje po jedno lice koje će biti zaduženo za izvršenje usluge. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: • dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom; Najmanje 1 (jedna) referenca za usluge isporuke i održavanje ESB sistema u državnim organima Crne Gore, baziranog na Mule ESB platformi. Napomena: ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti koristiće se za vrednovanje parametra kvaliteta.	Stručna i tehnička sposobnost
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 iz Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 16/23 , 20/23, 36/23, 49/2024 i 114/2024).	Obavezni uslovi
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja mjesečnih faktura i izvještaja za prethodni mjesec	Rok plaćanja
Način plaćanja je: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Ministarstvo pravde, Ul. Vuka Karadžića broj 3, 81000 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 10 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: 1. preko ovlašćenih lica Naručioca, sačinjavanjem i potpisivanjem Izvještaja o realizovanim aktivnostima na mjesečnom nivou u periodu trajanja ugovora- za usluge održavanja 2. preko ovlašćenih lica Naručioca, sačinjavanjem i potpisivanjem Zapisnika o primopredaji softverskog rješenja – za usluge nadogradnje softverskog rješenja	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Drugi uslov: Ponuđač mora da jednom mjesečno ovlašćenom licu Naručioca dostavlja izvještaje o svim izvršenim izmjenama i modifikacijama na Camel Quarkus ESB platformi, kao i izvještaje o stanju i ažuriranju softverskog rješenja sa instalacijom patch-eva	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: • minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Minimum 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se usluge isporuke i održavanje ESB sistema u državnim organima Crne Gore, baziranog na Camel Quarkus ESB platform. Pod sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se usluge isporuke i održavanje ESB sistema u državnim organima Crne Gore, baziranog na Mule ESB platformi. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: • potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;	Stručna i tehnička sposobnost
Stručni i kadrovski kapaciteti koji su potrebni za izvršenje ugovora; Najmanje po jedno lice koje će biti zaduženo za izvršenje usluge. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: • dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom; Najmanje 1 (jedna) referenca za usluge isporuke i održavanje ESB sistema u državnim organima Crne Gore, baziranog na Mule ESB platformi. Napomena: ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti koristiće se za vrednovanje parametra kvaliteta.	Stručna i tehnička sposobnost

U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
---	-----------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta: Reference stručnog lica= 40 bodova Ponuđač sa najvećim brojem referenci dobija 40 bodova. Broj bodova za ponuđene reference = broj ponuđenih referenci/ najveći broj ponuđenih referenci x 40 Za partiju 2: Najmanje 1 (jedna) referenca za usluge isporuke i održavanje ESB sistema u državnim organima Crne Gore, baziranog na Mule ESB platformi.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Broj bodova po osnovu vrednovanja roka kao mjerila kvaliteta: Reference stručnog lica= 40 bodova Ponuđač sa najvećim brojem referenci dobija 40 bodova. Broj bodova za ponuđene reference = broj ponuđenih referenci/ najveći broj ponuđenih referenci x 40 Za partiju 2: Najmanje 1 (jedna) referenca na izvršenju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta javne nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se usluge isporuke i održavanje ESB sistema u državnim organima Crne Gore, baziranog na Camel Quarkus ESB platform. Pod sličnim oslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se usluge isporuke i održavanje ESB sistema u državnim organima Crne Gore, baziranog na Mule ESB platformi.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6200.00	1	Održavanje Mule ESB sistema Ministarstvo pravde je na Mule ESB platformi razvilo softversko rješenje koje omogućava drugim državnim organima pristup svim javnim servisima Ministarstva preko jedinstvene pristupne tačke, koja : • prezentuje sve raspoložive servise krajnjim korisnicima u REST i/ili SOAP implementaciji; • prilagođava API servisa da bude u skladu sa zakonskom regulativom i potrebama krajnjih korisnika; • upravlja pravima pristupa i privilegijama krajnjih korisnika; • omogućava uvid u evidenciju o svim primljenim i obrađenim zahtjevima prema pojedinačnim servisima (loguje sve upite i odgovore); • odabranim web servisima omogućava pristup kroz jednostavnu web aplikaciju, omogućavajući krajnjim korisnicima pristup servisima bez potrebe za izradu klijenta;	Održavanje i praćenje rada ESB sistema; • Održavanje postojećih integracija (povezivanja) aplikacija na Mule ESB platformi sa eventualnim izmjenama u cilju usklađivanja sa promjenom zakonske regulative, izmjenama nastalim u postojećim integrisanim aplikacijama ili povećanja dostupnosti i kvaliteta usluga; • Kreiranja novih i održavanje postojećih pravila i procesa za obradu i rutiranja poruka isključivo u okviru već postojećih integracija; • Održavanje postojećih objedinjenih web servisa za obradu podataka iz više različitih izvora podatka i prilagođavanje istih promjenama nastalim u postojećim integrisanim izvorima podataka. Format obrade i razmjene mogu uključivati: JSON, HTML, PDF, Excel, CSV (za REST servise), XML (za SOAP servise). • Održavanje Web klijent aplikacije koja omogućava korisnicima direktno pristupnja uslugama servisa na ESB platformi za razmjenu podataka, i nadogradnja iste isključivo u domenu eventualnih izmjena nad posstojećim integracijama; • Održavanje i praćenje menadžment sistema ESB-a; • Nadogradnja menadžment sistema u skladu sa izmjenama nad postojećim integracijama u ESB-u; • Održavanje infrastrukture ESB-a instalirane na Linux operativnom sistemu; Kategorizacija grešaka opisana je u sledećim kategorijama, kao i način odnosa prema njima: 1. Greška broj 1 – kritičan nivo problema (sistem nije funkcionalan) Rad sistema nije moguć ili je teško ograničen Napomena za tačku 1: Vrijeme reakcije u cilju rješavanja problema ili hitne popravke softvera mora biti u roku od 1 sata (od trenutka slanja problema ili obavještenja o njemu), od strane stručne osobe, ukoliko sistemu nije potrebna zamjena hardvera ili izmjena backup-a, za šta je potrebno više vremena. 2. Greška broj 2 – značajan nivo problema (sistem funkcionalan, ali neke funkcije nijesu dostupne ili je rad	12.00	mjesec

			otežan/usporen). Rad sistema negativno utiče na normalni proces rada korisnika i rezultira značajnim usporavanjem obrade i unosa podataka. Napomena za tačku 2: Vrijeme reakcije u cilju rješavanja problema ili hitne popravke softvera mora biti u roku od 2 sata (od trenutka slanja problema ili obavještenja o njemu), od strane stručne osobe, ukoliko sistemu nije potrebna zamjena hardvera ili izmjena backup-a. 3. Greška broj 3 – nizak nivo problema (sistem funkcionalan, manji problemi u radu koji značajno ne utiču na rad korisnika). Napomena za tačku 3: Vrijeme reakcije u cilju rješavanja problema ili hitne popravke softvera u roku od 6 sati (od trenutka slanja problema ili obavještenja o njemu) od strane stručne osobe, ukoliko sistemu nije potrebna zamjena hardvera ili izmjena backup-a. 4. Greška broj 4 – zanemarljiv nivo problema (sistem je funkcionalan bez restrikcija i otežanog/usporenog rada problem ima nema ili ima minoran uticaj na poslovne procese) Greška zahtjeva izmjene u procesima ili realizaciji implementiranog rješenja koje su „kozmetičke prirode“ ili propust koji osoblje korisnika može samo da prevaziđe. Napomena za tačku 4: Vrijeme reakcije u cilju rješavanja problema je u roku od dva (2) radna dana (od trenutka slanja problema ili obavještenja o njemu) od strane stručne osobe. Intervencije mogu biti telefonske konsultacije, udaljeni pristup na sistem ili dolazak na lice mjesta. Za sve potrebne telefonske intervencije Ministarstvu pravde, treba da stoji na raspolaganju otvorena telefonska linija, svim radnim danima od 07:00 – 15:00 sati. Dolazak na lice mjesta se mora planirati u radno vrijeme, kad god je moguće intervenciju obaviti uporedo sa normalnim poslom službenika ministarstva, odnosno Direktorata za IKT pravosuđa i bezbjednost podataka.	
--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
6200.00	1	Održavanje ESB sistema Ministarstvo pravde na softverskom rješenju implementiranom na Camel Quarkus platformi omogućava drugim državnim organima pristup javnim servisima Ministarstva kroz jedinstvenu pristupnu tačku koja: • prezentuje sve raspoložive servise krajnjim korisnicima u REST i/ili SOAP implementaciji; • prilagođava API servisa da bude u skladu sa zakonskom regulativom i potrebama krajnjih korisnika; • upravlja pravima pristupa i privilegijama krajnjih korisnika; • omogućava uvid u evidenciju o svim primljenim i obrađenim zahtjevima prema pojedinačnim servisima (loguje sve upite i odgovore); • odabranim web servisima omogućava pristup kroz jednostavnu web aplikaciju, omogućavajući krajnjim korisnicima pristup servisima bez potrebe za izradu klijenta;	• Održavanje i praćenje rada ESB sistema; • Održavanje postojećih integracija (povezivanja) aplikacija na Camel Quarkus ESB platformi sa eventualnim izmjenama u cilju usklađivanja sa promjenom zakonske regulative, izmjenama nastalim u postojećim integrisanim aplikacijama ili povećanja dostupnosti i kvaliteta usluga; • Kreiranja novih i održavanje postojećih pravila i procesa za obradu i rutiranja poruka isključivo u okviru već postojećih integracija; • Održavanje postojećih objedinjenih web servisa za obradu podataka iz više različitih izvora podatka i prilagođavanje istih promjenama nastalim u postojećim integrisanim izvorima podataka. Format obrade i razmjene mogu uključivati: JSON, HTML, PDF, Excel, CSV (za REST servise), XML (za SOAP servise). • Održavanje Web klijent aplikacije koja omogućava korisnicima direktno pristupnja uslugama servisa na ESB platformi za razmjenu podataka, i nadogradnja iste isključivo u domenu eventualnih izmjena nad postojećim integracijama; • Održavanje i praćenje menadžment sistema ESB-a; • Nadgradnja menadžment sistema u skladu sa izmjenama nad postojećim integracijama u ESB-u; • Održavanje infrastrukture ESB-a instalirane na Docker Swarm-u na Linux operativnom sistemu; Kategorizacija grešaka opisana je u sledećim kategorijama, kao i način odnosa prema njima: 1. Greška broj 1 – kritičan nivo problema (sistem nije funkcionalan) Rad sistema nije moguć ili je teško ograničen Napomena za tačku 1: Vrijeme reakcije u cilju rješavanja problema ili hitne popravke softvera mora biti u roku od 1 sata (od trenutka slanja problema ili obaveštenja o njemu), od strane stručne osobe, ukoliko sistemu nije potrebna zamjena hardvera ili	12.00	mjesec

izmjena backup-a, za šta je potrebno više vremena.

1. Greška broj 2 – značajan nivo problema (sistem funkcionalan, ali neke funkcije nijesu dostupne ili je rad otežan/usporen).

Rad sistema negativno utiče na normalni proces rada korisnika i rezultira značajnim usporavanjem obrade i unosa podataka.

Napomena za tačku 2: Vrijeme reakcije u cilju rješavanja problema ili hitne popravke softvera mora biti u roku od 2 sata (od trenutka slanja problema ili obavještenja o njemu), od strane stručne osobe, ukoliko sistemu nije potrebna zamjena hardvera ili izmjena backup-a.

2. Greška broj 3 – nizak nivo problema (sistem funkcionalan, manji problemi u radu koji značajno ne utiču na rad korisnika).

Napomena za tačku 3: Vrijeme reakcije u cilju rješavanja problema ili hitne popravke softvera u roku od 6 sati (od trenutka slanja problema ili obavještenja o njemu) od strane stručne osobe, ukoliko sistemu nije potrebna zamjena hardvera ili izmjena backup-a

3. Greška broj 4 – zanemarljiv nivo problema (sistem je funkcionalan bez restrikcija i otežanog/usporenog rada problem ima nema ili ima minoran uticaj na poslovne procese)

Greška zahtjeva izmjene u procesima ili realizaciji implementiranog rješenja koje su „kozmetičke prirode“ ili propust koji osoblje korisnika može samo da prevaziđe.

Napomena za tačku 4: Vrijeme reakcije u cilju rješavanja problema je u roku od dva (2) radna dana (od trenutka slanja problema ili obavještenja o njemu) od strane stručne osobe.

Intervencije mogu biti telefonske konsultacije, udaljeni pristup na sistem ili dolazak na lice mjesta. Za sve potrebne telefonske intervencije Ministarstvu pravde treba da stoji na raspolaganju otvorena telefonska linija, svim radnim danima od 07:00 – 15:00 sati. Dolazak na lice mjesta se mora planirati u radno vrijeme, kad god je moguće intervenciju obaviti uporedo sa normalnim poslom službenika ministarstva, odnosno Direkcije za kaznenu i prekršajnu

			evidenciju .		
--	--	--	--------------	--	--